

t82_funct_2

(TMVZ7HzWqfNmLxUg2ZoUDweqSJU8zpbB5AzR)

October 27, 2020

Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge (m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow (\forall X3. (X3 = k5_partfun1 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X4. (X4 \in X3) \Leftrightarrow (\exists X5. ((v1_funct_1 X5) \wedge (\\ & m1_subset_1 X5 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \wedge ((X5 = X4) \wedge \\ & ((v1_partfun1 X5 X0) \wedge (r1_partfun1 X2 X5)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v1_partfun1 X2 X0) \Rightarrow (v1_funct_2 X2 X0 X1)) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge (m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow (\forall X3. (X3 \in k5_partfun1 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \end{aligned}$$